

BEOGRADSKIE NOVINE

Br. 189.

BEOGRAD, utorak, 22. avgusta 1916.

Izlaži: dnevno u jutro, ponedjeljkom poslije podne.

Prodaje se:

- Beogradu i u krajevima za poslednjim od carskih i kraljevskih četa po cijeni od 6 h
- Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji po cijeni od 8 h
- Izvan ovog područja 12 h
- Oglaši po cijeniku. K3-

Pretplata:
 za 1 mjesec u Beogradu i u krajevima zaposljennim od carskih i kraljevskih četa K 1-50
 u Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji K 2-40
 Izvan ovog područja K 3-

Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. 10. Telefon broj 67. — Uprava, primanje oglasa i pretplate: Kneza Mihajla ul. broj 33. Telefon broj 25.

Godina II.

Uzaludni napori Rusa u Bukovini. — Opšta ofenziva Bugara na mačedonskom bojištu.

RATNI IZVJEŠTAJI.

Izvještaj austro-ugarskog generalnog stožera.

K. B. Beč, 21. avgusta.

Rusko bojište:

Front konjičkog generala nadvojvode Karla:

Neprijatelj čini uzaludne pokušaje da povrati izgnabljeno zemljište zapadno od Moldave u Bukovini, te istočno i jugo-zapadno od Zabie, pri čijem nam osvajanju padoše šaka 2 časnika, 188 vojnika i 5 mačinskih pušaka. S obiju strana tartarskog klanca borbe još traju. Položaj je nepromijenjen. Na željezničkoj pruzi južno od Zielone odbačeno je jedno neprijateljsko odjeljenje.

Na Bystryczy Solotwinskyj i sjeverno od Dnjestra, dan je prošao na miru.

Front maršala pl. Hindenburga:

Kod Smolary i južno od Stobycove bilo je omanjih uspješnih preduzeća.

Kod Ručke-Czerwicze prodoše uz teške njihove gubitke svi ruski pokušaji da prošire njihove položaje na zapadnoj obali Stochoda.

Talijansko i jugo-istočno bojište:

Nije bilo naročitih dogadjaja:

Zamjenik glavara generalnog stožera pl. Hofer, podmaršal.

Propadi napadi na zapadu.

Opet su Francuzi i Englezi na Sommi grunuli svom snagom na opšti napad, ali je taj napad uspio isto toliko malo kao i prijašnji napadi. Nalet na njemačke redove skrhalo se pod najtežim gubicima napadača. Dakle u osmoj sedmici ofenzive opet nije bilo ništa od proboga, kao što on nije uspio ni u prvoj sedmici. Kao i tada i sada će sporazumna štampa da uljepša ovaj neuspjeli time što će reći, da se upravo i nije mislio na probog neprijateljskih redova, već da se samo išlo na to, da se oni umekšaju, te da ova ofenziva i nije proborna ofenziva, već samo ofenziva pritiska, kojoj je cilj da protivnika postepeno umori i potrese. Veli se, da se sam general Joffre tako izrazio, ali ipak zato nije vjerljatno, da je tako riješeno još na pariškim vojnim

konferencijama; prije izgleda da se ovako počelo govoriti tek onda, kada se izjavila nuda, da će se Nijemci odmah poslije prvoga naleta prebaciti od iza Peronne i Bapaume. Koristeći se tim iskustvom saveznički se vojni krušovi staraju, da već sada unaprijed sputavaju prekomjerna očekivanja i nade upućujući na to, da se Englezzi i Francuzi svojom novom taktilom ugledaju na njemački sistem borbe kod Verduna, gdje već pola godine neprestano bjesni borba. Noovo uporedjene ne valja. Ono što izgleda moguće u opšadnoj bici na uskom prostoru oko Verduna, vrlo je nevjerojatno u poljskoj bici na dugačkom frontu na Sommi, a dok je tamo utvrđeni i krajnji predmet borbi jedna od najjačih tvrdjava na svijetu, probog neprijateljskog fronta ne može doći u pitanje kao cilj francusko-engleske ofenzive. Svakako da nije nemoguće da se taj cilj postigne besprekidnim, bezobzirnim ulaganjem ogromnih masa materijala i ljudi u ovakvoj ofenzivi pritiska, ali uspjeh u takvome radu pretpostavlja s jedne strane neograničenu i neoslabljenu napadnu snagu, a s druge strane popuštanje otporne moći. No ova se pretpostavka nije ispunila ni u jednom ni u drugom pogledu. S toga je opravданa pretpostavka, da je sve ovo umjerljivo od strane protivničke štampe samo protivnički „bluff“, kojemu je cilj, da prekrije neuspjeh, koji se sastoji u činjenici, da se ofenziva pritiska na Sommi, koja je bila zamisljena kao prodorna bitka, kao i ranije ukočila u borbu oko položaja. Prodora bilo je u ovom ratu dosada samo u jednom slučaju, naime tada, kada su kod Gorlicu saveznici razmrskali neprijateljski front i prisili protivnika na pokretni rat. No ako napadnuti protivnik sebi izvojuje vrijeme da poslije razoravanja njegovih rovova pripremi nove položaje te se u njima nanovo učvrsti, kao što je to slučaj sada ne samo na zapadu, već i na istoku, to se protivnik prirodno izlaže tako silnim gubicima, da on najzad mora da se potpuno iznuri, tako da je na kraju krajeva mnogo dalje od pobjede, no što je bio u početku ofenzive.

Prema tome taktilom samoga protivnika generali Joffre i Haig neće postići svoj cilj. U borbama, koje su trajale sedam sedmica, oni su do sada oteli

Nijemcima 150 kvadratnih kilometara, a za taj su uspjeh žrtvovali preko milijuna ljudi. Lako je izračunati koliko bi vremena morao da traje taj pritisak, dok bi se Nijemcima otelo cijelo zauzeto područje, pod pretpostavkom naravnog, da su Francuzi i Engleska u mogućnosti da svaku projedinu dobiti u zemljistu plate onakvim gubicima u ljudstvu kao i do sada. Pošto se Njemačka ne može pobijediti cijenizom pritiska to se svakih četiri-pet sedmica mora sa popunjanim divizijama činiti novi pokušaj, da se ono postigne silom što se ne može zadobiti strpljenjem. Evo po treći ili četvrti put kako je taj pokušaj propao, a sada će na mjesto napada opet doći samo pritisak, umekšavanje neprijateljskih redova, koji naravno poslije svakog takveg napada opet isto tako čvrsto stoji kao i prije njega. A koliko će trajati dok će neprijatelj najzad uvidjeti da se Nijemci iz Francuske ne mogu izbaciti ni pritiskom ni napadom, to treba da prosude prije bezuspješni napadni nego li nepokolebljivi branilac.

Uspješne borbe oko Solunci.

Bugarski izvještaj.

K. B. Sofija, 20. avgusta.

Usljed operacija što ih zadnjih dana preuzeće sile sporazuma u varbarskoj dolini, a koje su se prostirali na oblast istočno od Strume i sjeverno od Tahinskog jezera, naše ljevo krilo 18. o.v.m. preduzeće je opštu ofenzivu. Čete, koje su nadirale u dolini Strume, posjedoše grad Demir Hisar i poslije jedne borbe kod Sereza prebacise anglo-francuske čete na desnu obalu Strume, dok su one same posjele lijevu obalu rijeke između Butkova i Tahinskog jezera. Čete, koje operišu između Strume i Meste, nadiru shodno dobivenoj direktivi. U varbarskoj dolini englesko-francuske čete već deset dana napadaju naše istaknute položaje južno i jugo-zapadno od Dojranu, a da pri tome nijesu postigli drugo do grđne gubitke, koje im nаноси naša pješačka i topovska vatra. Čete našega desnog krila poslije potiskivanja Srba kod Lerina (Florine), izvode svoju osnovu sa punim uspjehom po nas. Juče smo zauzeli željezničke stanice Banjica i Ekshis u pruzi Solun-Lerin, te uspostavili željezničku vezu sa Bitoljem. Južno od Prespanskog jezera zauzesmo sela Zvezdu, Biklistu i Bresnicu čime je prekinuta veza između Lerina i Koče s jedne te Koču i Kostura s druge strane.

Načelnik glavnog bugarskog stožera.

Francusko-balkanski izvještaj.

K. B. Solun, 20. avgusta.

Havasov ured javlja: Istočno od Kavala Bugari su sa slabim snagama prešli preko rijeke Meste, i istakli svoje izvidnice u pravcu prema Kavali. U strumskoj oblasti posjedao je neprijatelj utvrđenje Elišan i Starhisu. Na lijevoj su obali njegova odjeljenja nadralo do same rijeke. Zapadno od Strume zadržali smo svojom vatrom bugarske napade na gornju Natinku. U blizini dojranskog jezera engleski su čete odbile bugarski napad na Doldželi. Na zapadnoj ovali vardarskoj naročiti je živa topnička borba u oblasti Majadaga. Južno od Bitolja vodi se stalno borba oko prilaza selu Banjici između srpskih prednjih odjeljenja i bugarskih snaga, koje su krenule iz pravca Lerina.

Dalje se javlja: Ogorčena borba prsa u prsa oko sela Doldželi, što ga 16. zauzeće Francuzi još traje. Noću u oči 17. avgusta Englezi zauzeće vis koji dominira selom Doldželi. Na zahtjev Bugara grčke su čete evakuisele Demir Hisar i Starhisu, te su Bugari posjeli te položaje.

Engleski izvještaj.

K. B. Icrdon, 21. avgusta.

Zvanični izvještaj iz Soluna od 19. ov. mij. javlja: Naše su se čete učvrstile na liniji zapadno i sjeverno od Berkeli i južno od Dolzelli i tu su neprijateljske protivnapade s gubicima odbile. Na frontu Strume došla je naša konjica u dodir s neprijateljem. Neprijateljske letilice bacale su bombe na Jenikej, Gavalino i Gagunot, ali bez uspjeha.

Utisak u Bukareštu.

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“.)

Bukareš, 21. avgusta.

Nadiranje bugarskih četa na grčkom zemljisu izazvalo je ovdje veliki utisak. Rusofilski krugovi traže, da Rumunjska stupi u akciju. Protivnici intervencije upozorju na neuspjeh ruskih operacija u Bukovini, dokle ruskiji traže da se potpomognu ruski napor.

Njemačka.

Hindenburgov govor.

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“.)

Krakovo, 21. avgusta.

Povodom godišnjice osvajanja Libavе držao je maršal Hindenburg govor njemačkim četama, u kome je istakao junacke borbe Nijemaca i naglasio, da gubici, koji su nanjeti Rusima, pokazuju caru gvozdenu volju da će Nijemci ovde i dalje ostati, da će ovo zemljiste ostati njemačko zemljiste. Za to se mi borimo, za to umremo!

Ruski ofenzivni.

Predstoje velike operacije.

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“.)

Stockholm, 21. avgusta.

Ruski listovi najavljaju za blisko vrijeme velike operacije. Cilj je tih operacija, kako „Rječ“ navodi, Lavov.

vlastelu i stvarali jaz između aristokrate i seljanina. U tridesetoj svojoj godini ode Szienkiewicz nenadano iz Varšave i otputuje u Sjever Ameriku te duže vremene ostane u Kaliforniji, a u „Gazeti“ počne izlaziti listovi s puta, koji su se edlikovali životom slikovitošću, biranim humorom, oštroumnim opažanjima i osobitim stilom. Tu mu je malo preinaca u svjetskoj literaturi. Kasnije je Szienkiewicz obišao dio Afrike, a i kasnije svoj život provodi s malim izuzecima — većim dijelom na putovanjima. Obično je živio u Italiji, na Rivjieri, u Bretagni a prošao je i Egipt i Sansibar. Sve je to jamačno mnogo djelovalo na njegovu pjesničku dušu. Rezultat njegova putovanja je i dalje „U žarkoj Africi“.

U Szienkiewiczu književnom radu uveće se izrazito razbiraju četiri tipična područja, a to su omanje novele, putopisi i feltoni, psihološki romani iz socijalnog života i historijski roman. U svojim socijalnim romanima crta Szienkiewicz osobito ljubavlju duševne vrake i borbe i podaje fine, ističe psihološke analize. U romanu „Bez dogme“ upozoruje nas s čovjekom neobično jake osjećajnosti, kako ga moći leđeni skepticizam i kako se on rasstrojene duše približava svojoj propasti. Isužujući sebe sama, pružajući ljude i prilike, u kojima živi, a ne nalazeći rigide svome nastojanju pozitivna odlučnost dotjerao je njegov

junak Płoszowski, tipičan dekadent, do prečeranih skrajnih granica spoznaje. To je u literaturi već poznati tip ljudi, koje refleksija, nemilosrdno analiziranje i kritiziranje sebe sama tjeraju u očajnost, kojima ne ima više povratka u zdrav, normalni život, jer im nedostaje ni jakje volje, ni moralne snage; oni se kao osudjeni zaustavljaju pred problemima ili teškim zadaćama, kojih ne mogu da riješe, i jedini izlaz otuda i spas im je — smrt, propast. To su duševne borbe i patnje Goetheova Wertera ili Shakespeareova Hamleta. Szienkiewicz se je bavio specijalnim proučavanjem Hamleta. „Moderni čovjek“, veli on, „neće ni u kojem životnom raspolaženju, ni u kojoj psihičkoj disarmoniji naći toliko analogije, kao u Hametu, t.j. u ljudskoj duši, kakova bila je, kako je i smrt, propast. To su duševne borbe i patnje Goetheova Wertera ili Shakespeareova Hamleta. Szienkiewicz se je bavio specijalnim proučavanjem Hamleta. „Moderni čovjek“, veli on, „neće ni u kojem životnom raspolaženju, ni u kojoj psihičkoj disarmoniji naći toliko analogije, kao u Hametu, t.j. u ljudskoj duši, kakova bila je, kako je i smrt, propast. To su duševne borbe i patnje Goetheova Wertera ili Shakespeareova Hamleta. Szienkiewicz se je bavio specijalnim proučavanjem Hamleta. „Moderni čovjek“, veli on, „neće ni u kojem životnom raspolaženju, ni u kojoj psihičkoj disarmoniji naći toliko analogije, kao u Hametu, t.j. u ljudskoj duši, kakova bila je, kako je i smrt, propast. To su duševne borbe i patnje Goetheova Wertera ili Shakespeareova Hamleta. Szienkiewicz se je bavio specijalnim proučavanjem Hamleta. „Moderni čovjek“, veli on, „neće ni u kojem životnom raspolaženju, ni u kojoj psihičkoj disarmoniji naći toliko analogije, kao u Hametu, t.j. u ljudskoj duši, kakova bila je, kako je i smrt, propast. To su duševne borbe i patnje Goetheova Wertera ili Shakespeareova Hamleta. Szienkiewicz se je bavio specijalnim proučavanjem Hamleta. „Moderni čovjek“, veli on, „neće ni u kojem životnom raspolaženju, ni u kojoj psihičkoj disarmoniji naći toliko analogije, kao u Hametu, t.j. u ljudskoj duši, kakova bila je, kako je i smrt, propast. To su duševne borbe i patnje Goetheova Wertera ili Shakespeareova Hamleta. Szienkiewicz se je bavio specijalnim proučavanjem Hamleta. „Moderni čovjek“, veli on, „neće ni u kojem životnom raspolaženju, ni u kojoj psihičkoj disarmoniji naći toliko analogije, kao u Hametu, t.j. u ljudskoj duši, kakova bila je, kako je i smrt, propast. To su duševne borbe i patnje Goetheova Wertera ili Shakespeareova Hamleta. Szienkiewicz se je bavio specijalnim proučavanjem Hamleta. „Moderni čovjek“, veli on, „neće ni u kojem životnom raspolaženju, ni u kojoj psihičkoj disarmoniji naći toliko analogije, kao u Hametu, t.j. u ljudskoj duši, kakova bila je, kako je i smrt, propast. To su duševne borbe i patnje Goetheova Wertera ili Shakespeareova Hamleta. Szienkiewicz se je bavio specijalnim proučavanjem Hamleta. „Moderni čovjek“, veli on, „neće ni u kojem životnom raspolaženju, ni u kojoj psihičkoj disarmoniji naći toliko analogije, kao u Hametu, t.j. u ljudskoj duši, kakova bila je, kako je i smrt, propast. To su duševne borbe i patnje Goetheova Wertera ili Shakespeareova Hamleta. Szienkiewicz se je bavio specijalnim proučavanjem Hamleta. „Moderni čovjek“, veli on, „neće ni u kojem životnom raspolaženju, ni u kojoj psihičkoj disarmoniji naći toliko analogije, kao u Hametu, t.j. u ljudskoj duši, kakova bila je, kako je i smrt, propast. To su duševne borbe i patnje Goetheova Wertera ili Shakespeareova Hamleta. Szienkiewicz se je bavio specijalnim proučavanjem Hamleta. „Moderni čovjek“, veli on, „neće ni u kojem životnom raspolaženju, ni u kojoj psihičkoj disarmoniji naći toliko analogije, kao u Hametu, t.j. u ljudskoj duši, kakova bila je, kako je i smrt, propast. To su duševne borbe i patnje Goetheova Wertera ili Shakespeareova Hamleta. Szienkiewicz se je bavio specijalnim proučavanjem Hamleta. „Moderni čovjek“, veli on, „neće ni u kojem životnom raspolaženju, ni u kojoj psihičkoj disarmoniji naći toliko analogije, kao u Hametu, t.j. u ljudskoj duši, kakova bila je, kako je i smrt, propast. To su duševne borbe i patnje Goetheova Wertera ili Shakespeareova Hamleta. Szienkiewicz se je bavio specijalnim proučavanjem Hamleta. „Moderni čovjek“, veli on, „neće ni u kojem životnom raspolaženju, ni u kojoj psihičkoj disarmoniji naći toliko analogije, kao u Hametu, t.j. u ljudskoj duši, kakova bila je, kako je i smrt, propast. To su duševne borbe i patnje Goetheova Wertera ili Shakespeareova Hamleta. Szienkiewicz se je bavio specijalnim proučavanjem Hamleta. „Moderni čovjek“, veli on, „neće ni u kojem životnom raspolaženju, ni u kojoj psihičkoj disarmoniji naći toliko analogije, kao u Hametu, t.j. u ljudskoj duši, kakova bila je, kako je i smrt, propast. To su duševne borbe i

Italija.

Boselli's povratak.

(Naročiti brzovoj „Beogradske Novine“.)

Lugano, 21. avgusta.

Iz Rima se javlja, da se ministar predsednik Boselli vratio u Rim. On se poduze razgovorao sa ministrom spoljnih poslova, ministrom privrede i sa Bisolatiem.

Engleska i kolonije.

Smijenjen vrhovni zapovjednik u Indiji.

(Naročiti brzovoj „Beogradske Novine“)

Basel, 21. avgusta.

Prema vijesti „Baseler Nachrichten“ dana je vlast podnijela ostavku.

Grad i okolica.**Proslava 18. avgusta u provinciji.**

Iz Užica nam pišu: U oči rođenjana Njegovog Veličanstva priredilo je užičko stanovništvo, jednovremeno sa osvjetljenjem okolnih visova, što su izvele čete, osvjetljenje grada. 18. avgusta održana je na glavnom trgu pred novoobnovljenim parkom poljska miza za vojnu posadu, poslije koje su čete pod zapovjedništvom satnika Farkaša defilovali pred okružnim zapovjednikom pukovnikom Babićem. Za ovim je slijedilo bogosluženje u pravoslavnoj crkvi, kome su prisustvovali svi časnici, činovnici, momčad pravoslavne vjere i gradjanstvo.

U Požegi je, kako nam se otud javlja, otpočela svećanost povodom najvišeg rođendana 17. avgusta u 9 sati u veče. Na glavnom trgu, koji je bio okružen nosionicima buktinja i lampiona, prikupio se časnici zbor, kao i sva momčad yan službe. Izvežbani zborovi otpjevali su careviku. U isto doba planitelo je na svima okolnim visovima četrtdeset vatri, dokle je u samom gradu zapaljen vatromet. Poslije ovoga se krenula bakičada. Na čelu nije bila konjanici, koji su nosili zastave u bojama saveznih središnjih vlasti. Za njima je isla momčad u marševnoj opremi, a njima s jedne i druge strane nosioci buktinja. Povorka je prikazivala vrlo lijepu čarobnu sliku. 18. avgusta držao je kotarski zapovjednik major Majcen pri svećanosti u dvorištu vojarne gorovojnicima. U podne je bio svećen-ručak, pri kome je kotarski zapovjednik napisao odusevljenju zdravici Njegovom Veličanstvu, koja je prihvaćena sa uslikom: Živio!

Izvinjavanje njemačke vlade.

K. B. Amsterdam, 20. avgusta.

„Handelsblat“ javlja: U ministarstvu spoljnih poslova stigao je izvještaj, da njemačka vlada priznaje torpedovanje parobroda „Rijndijk“, da se izvinjava, te da je voljna da plati odštetu.

Borbe podmornica u Sredozemnom moru.

(Naročiti brzovoj „Beogradske Novine“)

Zürich, 20. avgusta.

Havasov ured javlja, da su njemačke podmornice u Sredozemnom moru samo na dan 16. avgusta potopile četiri parobroda.

Wolffov ured javlja: 19. avgusta naše su podmornice na istočnoj engleskoj obali torpednim mectima teško oštetili jednu neprijateljsku malu krstaricu i jedan linijski brod.

Austro-Ugarska.**Privredna savjetovanja.**

(Naročiti brzovoj „Beogradske Novine“)

Budimpešta, 21. avgusta.

„Budapester Korrespondenz“ javlja, da su privredna savjetovanja između austrijske i ugarske vlade danas nastavljena. —

Naučno putovanje njemačkih novinara po Magjarskoj.

(Naročiti brzovoj „Beogradske Novine“)

Budimpešta, 21. avgusta.

Naučno putovanje njemačkih novinara po Magjarskoj, koje je predviđeno da traje dve sedmice, već je otvorelo. Novinari su radi razgledanja Visoke Tatre prispjeli tamu. Odande će doći u Budimpeštu, gdje će kao gosti prijestonice provesti dva dana. Poslije će oputovati u Arad, Szegedin, Zsomboly, Temisvar, Mehadiju, donji Dunav, Beograd i Novi Sad. — 1. septembra oputovac će na Blatno jezero, odakle će se preko Soprona vratiti u Budimpeštu. —

Čan je ovome romanu drugi Szenkiewiczev psihološki roman „Familija Potanickih“. Ovdje pjesnik prikazuje čovjeka jakе volje, puna životne energije, čovjeka od rada, koji odlučnom svojom voljom uređuje svoj život i stvara svoju sreću. Pri tome ga pomaze ljubav čiste i krepesne njegove žene. Ta ga ljubav sigurno provodi, po-kraj kojekako ponora života. I on dodešće grijeshi, ali jaka volja svalada njegovu slabost, s odvraćanjem odbija se on od demonske žene, koja ga je htjela da sveže uza se, u radu nalazi svoje spasenje, on radi, stvara i osniva svoj dom. Tako zdravi, normalni život ispunja glavnu radnju romana. To je pjesma čistoj i vjernoj ljubavi, proslava i veličanje braka, ljunja rada.

Prava veličina i snaga Szenkiewiczeva talenta ogleda se u njegovim historičkim romanima. Tu je Szenkiewicz dao maha svojemu patriotskom osjećaju, snagu njegova ma i moć njegove fantazije, iznesoće najslavnije i najsjajnije casove poljske prošlosti. Uz umjetnika stvarao je tude i rodoljub s punim srcem najtoplije ljubavi i naj-samosvesnijeg ponosa sa prošlošću naroda svoga. On u tuncine poznaće povijest i kulturu svoga roda, i tipične narodne karaktere, i vladara i viteza-va, i plemstva i seljaštva. Rijetkom zornošću crta on najprolijnije pojedino-sti svojih lica dovodeći to uvijek majstorski u sklad s duhom onoga vremena i neobičnom kulturom tih ljudi. Ve-mi insutirajući događaji se danas mogu vijek, ratovi sa Svedima, kozacke

Najnovije brzovjene vijesti.

Ljekarski materijal za središnje vlasti.

K. B. Washington, 21. avgusta.

Iz krugova bliskih američkom crvenom krstu čuje se, da je ovaj preuzeo korake, da prenese ljekarskog materijala za središnje vlasti, na taj način, što će u tim državama otvoriti podružnice.

Ostavka danske vlade.

(Naročiti brzovoj „Beogradske Novine“)

Basel, 21. avgusta.

Prema vijesti „Baseler Nachrichten“ danska je vlada podnijela ostavku.

Grad i okolica.**Proslava 18. avgusta u provinciji.**

Iz Užica nam pišu: U oči rođenjana Njegovog Veličanstva priredilo je užičko stanovništvo, jednovremeno sa osvjetljenjem okolnih visova, što su izvele čete, osvjetljenje grada. 18. avgusta održana je na glavnom trgu pred novoobnovljenim parkom poljska miza za vojnu posadu, poslije koje su čete pod zapovjedništvom satnika Farkaša defilovali pred okružnim zapovjednikom pukovnikom Babićem. Za ovim je slijedilo bogosluženje u pravoslavnoj crkvi, kome su prisustvovali svi časnici, činovnici, momčad pravoslavne vjere i gradjanstvo.

U Požegi je, kako nam se otud javlja, otpočela svećanost povodom najvišeg rođendana 17. avgusta u 9 sati u veče. Na glavnom trgu, koji je bio okružen nosionicima buktinja i lampiona, prikupio se časnici zbor, kao i sva momčad yan službe. Izvežbani zborovi otpjevali su careviku. U isto doba planitelo je na svima okolnim visovima četrtdeset vatri, dokle je u samom gradu zapaljen vatromet. Poslije ovoga se krenula bakičada. Na čelu nije bila konjanici, koji su nosili zastave u bojama saveznih središnjih vlasti. Za njima je isla momčad u marševnoj opremi, a njima s jedne i druge strane nosioci buktinja. Povorka je prikazivala vrlo lijepu čarobnu sliku. 18. avgusta držao je kotarski zapovjednik major Majcen pri svećanosti u dvorištu vojarne gorovojnicima. U podne je bio svećen-ručak, pri kome je kotarski zapovjednik napisao odusevljenju zdravici Njegovom Veličanstvu, koja je prihvaćena sa uslikom: Živio!

Izvinjavanje njemačke vlade.

K. B. Amsterdam, 20. avgusta.

„Handelsblat“ javlja: U ministarstvu spoljnih poslova stigao je izvještaj, da njemačka vlada priznaje torpedovanje parobroda „Rijndijk“, da se izvinjava, te da je voljna da plati odštetu.

Borbe podmornica u Sredozemnom moru.

(Naročiti brzovoj „Beogradske Novine“)

Zürich, 20. avgusta.

Havasov ured javlja, da su njemačke podmornice u Sredozemnom moru samo na dan 16. avgusta potopile četiri parobroda.

Wolffov ured javlja: 19. avgusta naše su podmornice na istočnoj engleskoj obali torpednim mectima teško oštetili jednu neprijateljsku malu krstaricu i jedan linijski brod.

U nedjelju na dan Sv. Stjepana odsluženo je svećano bogosluženje u dvorskom dvorani, koja je prevrana u crkvu. Bogosluženju su prisustvovali Nj. Preuzvišenost gosp. glavni vojni guverner, general pjesadije baron pl. R hemen, Nj. Preuzvišenost g. Thalloczy, gradjanski zemaljski povjerenik, generalitet i mnogobrojni časnici. Za glazbu se postavio orkestar posadne glasbe. Svečani bespred održao je vojni kurat Klimković na madjarskom jeziku. Na poziv Nj. Preuzvišenosti g. Thalloczy pjevali je za vrijeme bogosluženja koncertna pjevačica gospodjica Stefi Hegyesi „Ave Maria“ od Gounoda. Umjetničko izvodjenje ove veličanstvene kompozicije izazvalo je kod prisutnih dubok utisak.

Bogosluženje u dvorit.

U nedjelju je na dan Sv. Stjepana odsluženo je svećano bogosluženje u dvorskom dvorani, koja je prevrana u crkvu. Bogosluženju su prisustvovali Nj. Preuzvišenost gosp. glavni vojni guverner, general pjesadije baron pl. R hemen, Nj. Preuzvišenost g. Thalloczy, gradjanski zemaljski povjerenik, generalitet i mnogobrojni časnici. Za glazbu se postavio orkestar posadne glasbe. Svečani bespred održao je vojni kurat Klimković na madjarskom jeziku. Na poziv Nj. Preuzvišenosti g. Thalloczy pjevali je za vrijeme bogosluženja koncertna pjevačica gospodjica Stefi Hegyesi „Ave Maria“ od Gounoda. Umjetničko izvodjenje ove veličanstvene kompozicije izazvalo je kod prisutnih dubok utisak.

Ured za putnike.

Ured za davanje putnica (pasosa), čije se prostorije nalazile do sada u Knez Mihajlovoj ulici broj 48, preselio se u Knez Mihajlovoj ulici broj 47, gdje se u buduće treba obraćati za davanje putnica. Bečki piljari u Srbiji.

Pod ovim naslovom javlja bečki „Zeit“, da se baš ovih dana povratila jedna grupa bečkih piljara sa svoga puta po Srbiji, a cilj je putovanju bio, da od bogaista ovogodišnje šljivarske berbe priskrbe nešto i za Beč. Za kupovinu po Srbiji izdati su i nekolike

bune, bratske borbe razvijaju se kao u panorami pred našim očima. Njegova trilogija: „Ognjem i mačem“, „Potop“, „Gospodin Wolodijowski“, iznosi pred nas čitav niz živilih slika, punih potresne tragike. Poznata i slavna historička lica ukazuju nam se u čitavu svome historičkom sijaju. Vještakom rukom i sigurnošću talenta crta pjesnik svoja lica i tipove izrazitim, snažnim crtama, razvija radnje, stvara zaplete, slika karaktere, opisuje dogadjaje i upoznaje nas s čudnim nama gdjekad neobičnim nazorima i mislima tih nekadanih ljudi. Sve je to bujno i bogato. U romanu „Na polju slave“ prikazuje Szenkiewicz narodnog junaka Jana Sobieskoga, pohodnika kod Beča, opisuje njegovu ratničku djelu i slij i bogatstvo njegova dvora. — Sve su to djela puna veličine i snage, puna dubine i lje-pote. A uz to nije Szenkiewicz nikako šoven. Tek iskreno patriotsko osjećanje i naravni ponos podahnute je dodać im riječak čar.

Szenkiewicz je prvim dijelom svoje trilogije, romanom „Ognjem i mačem“ doživio golem uspjeh, Savremena ga je kritika proglašila kraljem historičkog romana. To je odlikovanje, koje je od slavenskih pisaca doživio još samo Turgenjev svom novelama. No čini se, da je njegovo najzrelije djelo roman „Križari“. To je red jakih, živilih slika, kojima se ilustriraju strašni ratovi između Poljska i njemačkog križarskog reda u Marienburgu. Pred našim očima redit će vitezova i ju-naka, viteških igara i turnisa, u kojima

licencije, ali zaključci nisu postigli očekivanu kolicišnu, jer je prodaja pila ograničena na izvjesne kolicišne i jer su se za ljeve u veliko interesovale tvornice marmolada, likera i spiritusa.

Prodaja rakije na veliko.

Prodaja rakije na veliko vršće se ubuduće prema vredbi nadležnih vlasti na naročito za to određenoj rakijskoj pijaci, koja se nalazi na Marvenom trgu na Trkalistu. Prodavci, kupci moći će samo na tom mjestu prodati ili kupiti rakiju. Na drugom mjestu strogo je zabranjeno kupovati ili prodavati rakiju.

Mattonijeva Glasshübler kiselica.

Ovo poznato ljekovito vrlo čisto prirodne sadžine, pokazalo se i u ovom ratu kao najbolje sredstvo protiv epidemija i izvrsno osvježavajuće piće, koje se može svakome najtoplje preporučiti.

Iz sudnice.**Vještanje u Palanci.**

Pišu nam iz Palanke:

Palanka je 15. o. mj. bila očvidac izvršenje jedne pravedne smrte kazne.

Mihajlo Djurić, neradnik, po narodnosti ciganin, rodom iz Mihajlovca, 31 god, star, obešen je označenog dana.

Iako je ovako mlad, on je od srpskih slijeda u dva maha bio osuđivan na roboju od 20 godina za razbojništvo i kradje.

Ta, tako duga robija nije bila u stanju da popravi.

Naviknut da živi o tujem znoju i nevaljao od svoga postanka, počinio je ponova ova zla djela:

1. Noć između 16. i 17. januara ove god. sa sebi ravnim društvom, oružan puškom, sikirom i nožem, upao je u kuću Milosa u vješnicu u Malom Orašju, i na razbojnički način od čeljadi iznudio devet stotina dinara u srpskim novčanicama i dvadeset i pet cesarskih zlatnih dukata, i tom prilikom sa sjekironim teško povrijedio Vukosavu Milosavljević.

2. Istoga dana ali preko noć, ushićen što je minule noći tako dobro prošao, nije žalio truda već je došao u Veliku Krunu, i napao na kuću Ilije Davidovića, imućnog domaćina i podjetnika i podijelio mu novčanice i dvadeset i pet cesarskih zlatnih dukata, i tom prilikom sa sjekironim teško povrijedio Vukosavu Milosavljević.

Izvršivši naprijed navedena djela, Mihajlo je napustio i svoje selo i okrug smeđevski. Otišao je u okrug valjevski, gdje je tumačao sa lažnog legitimacijom kao neki marvani trgovac. Predsjednici opštine Klasicke u okrugu valjevskom komme su Mihajlo i njegova „legitimacija“ izgledala sumnljiva, litio ga je uapsiti ali je u taj čas Mihajlo bacio bombu, koja je

PRIMAJU SE: Knez Mihailova ul. 38.

NESTALI I KORESPONDENCIJA.

PRIMAJU SE: Knez Mihailova ul. 38.

Srpskom Crvenom Krstu, Ženeva. — Molim Crveni Krst, da me izvesti o mome bratu Jovanu Gilišoviću, poručniku adjutantu XV. puka, II. poziva, jer je živ i zdrav, a takodje i o mojim šuracima: Jovanu i Milanu Mačiću, podnaredniku-komesaru, koji su u II. četu III. bataljon, ... puk I. poziv, a njih izvestite, da smo mi kod kuće svi živi i zdravi. Izveštaj pošaljte preko ovog lista. Sava Glišović, Gornji Milanovac. 11474-8

G. Miljan J. Andjelkoviću, Lozana, Švajcarska. Avenue Ruchonnet 22. Čitati, smo Vaš oglas u 111. broju u kome javljate za Svetozara Jeremića, trg. iz Ivanjice, da je živ i zdrav. Velika vam hvala. Vi ste nas tako obradovali. Molim Vas odprećućite mu, da su porodice: Jeremića i Radojevića žive i zdravo, kao i sve ostale koje bi ga interesovale. Neka on dostavi ovo Radojici i neka nam javi preko vas, a vi preko „Beogradskih Novina“ što je sa sledеćima: Dragoljubom i Pogomirovom Radakovićima; Autom, Akom, Radojem, Cvetkom i Perom Radojevićima; Dragutinom i Rajkom Koluševićima; Mišom Jeremićem i Dragutinom Sretenovićem — Olginim zetom. Zahvaljuje vam Živka S. Jerenić iz Ivanjice. A. 443-8

PERU KUSAKOVICU, Ženeva. Molim vas g. Pero, pošaljite ovaj oglas Miti: Mili Mito, Javljam ti se ponovo, po vreme čitanju sudim, da ti ništa od mene nedobijas i o meni nemaša. Tvoju kartu od 30.-VI. iz Ženeve dobila, na istu odgovorom pismom na Srpski Crveni Krst u Ženevi za Peru da predas tebi i oglasom u „Beogradskim Novinama“ broj 152, da si dobio? Juče dobiti kartu od Crničkog Biroa dat. 18. maj, gdje mi javljaš da tebe, i želite vesti o meni, odgovorili sam i njima kartom. Ja ti pšem često karle i pšem i javljam ti se i javljam jednako oglašom preko „Beogradskih Novina“ da sam i ja tebi si bar štrog od toga dobio ili pročito. Od svrnamo ništa, še da nisam u našemštem stanu, pravo za rad dobiti, poslovi slab, skupoča užasna, čuvaj sebi i svoje zdravje, ja sam zdrava i dobro, brinem mnogo o tebi, javi se šo pre preko mene. Mnogo te pozdravlja i voće twoja Tinka. Adresa: H. Orlušić, Dečanska 3, II. sprat, Zubni lekar. 11442-8

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. — Molim da se izvijestite gdje se nalazi moj sin Stevan Bogdanović, džaka iz Niša, koji je otisao sa srpskim vojskom iz Prekušnja. Izveštaj dostaviti Katici Laze Bogdanoviću, Niš. 11463-8

JOVANU MIHAJLOVIĆU, Ženeva. Pročitala sam tvoj oglas u „Beogradskim Novinama“ br. 178. Pismo nisam nikako od tebe dobita. Sav novac šo si poslao, primila sam, stan sam promenila, Smederevcu ul. br. 15. Pola godine dala sam našoj prečpaljenoj jedinici Mili u ovdješoj crkvi. Stanka je doša kod mene. Djeca su zdrava, ljube svoga deku i uče u kući. Novac recenoši salji, skupica je velika. Molim te raspitaj se za Stevnu Bogdanoviću, džaku iz Niša, njegovu su roditelj nu i prijatelj. Pozdravljam te svu i najviše twoja Sofija, Niš. 11463-8

G. DUSANU JANKOVICU, apotekaru, Ženeva. Sa puno blagodarnosti primila sam poslati mi novac, molim vas izj. s te moje sinove, i recite im, da sam u velikoj brizi za njima, zašto mi se osi lično ne javi, štetim vam Darinku adresu, Sutljarstvo 66, Kruševac, moju djecu pozdravlju i lube moje sestre kao i njina mama, a vama puno blagodari i poštejte vas, Jovanka P. Stefanovića, Kraljevo. Na adresu broj 38. 11457-8

Gospodjici DESANKI ARANDJELOVIC, Ženeva. Prosila sam vaš oglas kojim ste me izvestili za mogu muža na čemu sam vama zahvalna i molim da mi dostavite sljedeće: Da sam primila poslati mi 294 kruna, da sam sa djeecom zdrava kod svoje kuće i da mi se češće javlja ono što je moguće. Svi ga mnogo pozdravljamo i ljubimo. Djeca lube ruku svome tati, Desanka Dragomira Đurića, Lađanovca 42. 11495-8

Srpskom Crvenom Krstu, Ženeva. Molim Društvo Srpskog Crvenog Krsta i svakog prijatelja i poznanika moga u našu i moga pobratima, da me izvole izvestiti o mome mužu Radisavu Lažiću, mašin-bravaru, beogradsko željezničko ložionice i pobratimu Stojanu J. Bakiću, pješ. poručniku, blagajniku moravske divizije I. poziva, za koje ni do danas ništa neznam. Ujedno vas molim, da ih izvestite, da sam ja sa djetetom i familijom u Beogradu zdrava i molim da mi oni jave za njihovo zdravlje, jer se veoma brinem, što je sa njima. Na učinjenoj dobroti unaprijed zahvalna, Jelica Lažićka, Kralja Milutina ul. 57. 11430-8

Srpskom Crvenom Krstu, Ženeva. — Molim da izveštaj, da li je živ i zdrav moj muž Milovan Milošević, narednik-komesar X. puka, II. poziva šumadijske divizije. Molim da me izvestite preko ovog lista a takodje i njega, da sam sa Sretom i Andjom zdravo kod kuće u Milanovcu. Unaprijed blagodarna Hristina Milošević, Gornji Milanovac. 11474-8

G. VLADI MARINKOVICU, Lozana. — Za Peru Mladenovića. — Dragi Pero, karte od 19.V. i 21.V., i treću poslušku novaca od 300 kruna, dobila sam 17.VIII. kao i sliku kojoj smo se mnogo obradovao. Lula nikad radosnija nije bila nego onda, na karti pročitali smo sve, za nas ne brini toliko, jer smo sa namirnicama dobro, sa zdravljem takode dobro, a naročito Lula, ona raste i vrlo je napredna, čuvaj sebe. Da sad je sam dala četiri oglasa preko novina, javi da li si ih pročitao i da li je saštel na svoju adresu, ako redovno dobjajaš novine. Mama novac dobila, je li to od Joca? Mica i zet u Kruševcu, Ljubica, Sleva i Nada u Parčinu, svi dobro, kao i naši u Leskovcu, javila sam im za Djoku i Vladu. Novac šalji kad možeš, sebi ne ukraći. Javljam se česko a uvijek za: Jocu, Radu i Liku. Što oni nikako ne pišu? Djaka da pošalje novac Doc. Put zbor posao nemoguć. Vole te svoja Dara, Lula, mama i Zorka. Vama blagodari na dobro! Dariša P. Mladenovića, Vladička ul. br. 4, Beograd. 11497-8

Srpskom Crvenom Krstu, Ženeva. Molim pokorno društvo, da me što hitnije izvijesti za moga muža Milovana T. Pavlovića, težaka iz Koračice sreza Kosmačkog okruga Beogradskog, komordžiju 4. odjeljenja, profijant kolone Dunavske divizije, I. poziva, pošto nido danas nikavog izvješća nemam, samu da je vidjen pri odstupanju u Skadru bolestan. Blagodarna Leposava Milovanovića, Koračica, srez Kosmajski, okrug Beogradski. 11472-8

Gojku Niketiću, Ženeva. Ja sam primio novac kao i svi ostali. Prema tome, novac koji ste imali ovdu iscrpljen je, pošto Radovanović još nije položio niti misli da položi duguju sumu. Od sada sva saopštenja cinite samo na mene preko „Beogradskih Novina“, a novac šaljite kao i do sada. Mnogo Vas pozdravlja i mnogo zahvaljuje Djordje Dobrivojević, Sarajevska ulica broj 9. 11437-8

Ružiči Stanković, stud. med. Ženeva. Molim te da imaš dobrotu rasipati se što je sa mojim bratom Dušanom Kričićem, narednikom u 5. pješ. puku, II. poziva. Nisam nam se nije javio. Njegi izvijesti da smo mi zdravo i dobro. Tvoji su takodjer svi zdravi. Pozdravlja te Darinka Pešić, Beogradski Novinu. 11436-8

Srpskom Crvenom Krstu, Ženeva. — Molim Srpski Crveni Krst, da me izvijesti da li je živ moj muž Milutin Lavadinović, podnarednik, I. eskadron, IV. konjički puk, I. poziv, za koga da sada ništa nisam čula. Mi smo ovamo svi živi i zdravi. Ovaj izveštaj objavite preko „Beogradskih Novina“, a po mogućtvu i meni lično. Vidavaju Lavadinović, Koračica, srez Kosmajski, okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“. Molim te budi dobar pa me izvijesti što je sa Ljubomirom Ivanovićem, tuncem Franeuske Misije, sanitetskom majoru Dr. Esklizo, Timočke divizije II. poziva, i Čedomirovom Ivanovićem, pionierom Moravske divizije, II. poziva, telefonskog odjeljenja. Mnogo te pozdravlja Julijana Sretena Pašića, Koračica, srez Kosmajski okrug Beogradski. 11442-8

Bureau „Djordjević“.</

CIJENE OGLASIMA:

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko staje)
 Priopšlano: Petina jednog milimetar. retka (70 mm široko) staje
 Bilješke: Petina jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje
 Mall oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima

Ljekarska pomoć.

ZUBNI LJEKAR
KRISTINA ORLUSIĆ
stanuje: Dečanska ul. 3, II sprat.
ord: od 8—12 prije podne.
I od 2—6 posilje podne.
Izrađuju: zlatne kruze, zube
na Šraf, čuprje, i sva vrste
ostalih zuba i vilica, plombe
zube, vadi zube, vrši opravke
i prepravke. 11496-1

Kupovine i prodaje

Cijelo pokutanstvo na
prodaju zbog scidbe. Radi po-
godbe upitati Beogradska 19.
11470-2

Nafta-motor na prodaju.
Za cijenu obratiti se: Mišo-
vac br. 77. 11493-2

Rozno.

Mažinsko zeljina naj-
boljeg kvaliteta, dobila je rad-
nja Menahema Koena u Va-
trogasnog ulici br. 4. Za kva-
litet i uslove zahterenosav-
nica se izvole obratiti istoj
radnji. 11022-5

PISAČE STROJEVE raz-
nih sustava sa čirilicom,
preinacujemo na latinsku
slovu u kratkom roku. Noter
i drug, Zagreb, Ilica 25.
200-5

KORESPONDENCIJA.

Gokj Niketicu, Genève,
Rue de Lyon 43. Primila sam
200. Kr, mnogo vam blago-
darim i molim da se za Žarka
raspitite. Mica Stefanovic, Re-
svaska ul. 16. 11500-8

MOLIM svu prijatelju i po-
znanike moga muža, da me iz-
vijestite preko ovih novina, ako
znam, gdje se nalazi moj muž
Aca Ceramilac, učiteljica, sva-
sina. Julka Ceramilac, Niš.
11464-8